

JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE

Broj: 1018

Rožaje 02.09.2024 godine

Na osnovu zahtjva zainteresovanog lica za izmjenu tenderske dokumentacije u otvorenom postupku, broj 02/24 od 27.08.2024.godine (šifra postupka 77122) za nabavku roba-digitalnog mamografa, dostavljen dan 30.08.2024.godine, putem ESJN, shodno članu 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19. od 30.12.2019, 003/23, od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023) JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE, u svojstvu naručioca objavljuje

IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE BR. 02/24

Zainteresovano lice je dostavilo zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke br.02/24 od 27.08.2024.godine (ESJN 77122)

Nakon uvida u tendersku dokumentaciju broj 02/24 od 27.08.2024.g. (ESJN 77122) za nabavku digitalnog mamografa, a u skladu sa članom 94. st.4 i 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19. od 30.12.2019, 003/23, od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023) predlažemo kao racionalno rješenje za sve učesnike ovog postupka izmjenu tenderske dokumentacije

1. Tenderskom dokumentacijom u tački 8 definisali ste jezik ponude na način da se ponuda sačinjava na:

-crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

Predlažemo, da u skladu sa članom 5 važećeg ZJN dopunite ovaj uslov na način da omogućite podnošenje dijela ponude i na engleskom jeziku, koji bi se odnosio na sledeću dokumentaciju.

- Engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na: finansijski dio opisa predmeta nabavke i bitne karakteristike koje je naručilac dao na engleskom jeziku, katalog/brošura/upustvo za upotrebu, sertifikate i deklaracije, ovlašćene, izjave proizvođača i zaštićene nazive ponuđenih proizvoda.

Takođe potrebno dodati danarucilac zadrzava parvo da od ponuđača trazi prevod djela ponude koji je dat na engleskom jeziku,ukoliko je potrebno.

Naručilac vrši izmjenu tenderske dokumentacije br. 02/24 od 27.08.2024 godine (šifra postupka 77122) u tački 8 na način što se mijenja tekst "Ponuda se sačinjava na: crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom" i glasi

Ponuda se sačinjava na:

- crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

- Engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

- dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda-katalog, brošura, uputstvo za upotrebu (izjava proizvođača, pečatirana i potpisana od strane ovlaštenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevane karakteristike);
- ovlaštenje proizvođača da ponuđač može ponuditi njegove aparate u predmetnom postupku javne nabavke
- Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno.

2. Sugerišemo da pod tačkom 15 Tenderske dokumentacije koja se odnosi na izjavu naručioca o nepostojanju sukoba interesa ista bude potpisana od svih lica navedenih u izjavi, jer u suprotnom Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki po službenoj dužnosti će shodno članu 195 stav 3 a u vezi tačke 1 tačka 6 ZJN poništi postupak javne nabavke u cijelosti. Predlažemo da objavite potpisunu izjavu.

Naručilac je objavio Izjavu o nepostojanju sukoba interesa sa potpisina svih lica navedenih u izjavi.

3. Zakonom o javnim nabavkama („SL Crne Gore“, br. 074/19, 003/23, 001/23) Članom 87 stav 2 definisano je da je Naručilac je dužan da tehničkom specifikacijom omogući jednak pristup svim privremenim subjektima u postupku nabavke bez ograničavanja tržišne konkurencije. Ovo naručito jer je Naručilac imao uvid u ponude, specifikacije i kataloge ponuđača, prije sačinjavanja tenderske dokumentacije. Kao distributeri renomiranog proizvođača sa najsavršenijim i najkvalitetnijim aparatom u svijetu, onemogućeni smo da učestvujemo zbog pojedinih stavki, čime je narušeno načelo konkurentnosti. U cilju obezbjeđivanja konkurentnosti molimo vas da prihvatite naše predloge i izvršite korekciju sljedećih stavki:

Stavka “3.10 Kompresione ploče najmanje 19x23 i 24x30cm”

Proizvođači imaju različite kompresione ploče koje imaju različite veličine koje se razlikuju svega 1cm i koje ne predstavljaju problem u svakodnevnom radu. Vrijednost pd 19x24cm je tačna vrijednost samo jednog ponuđača i služi za eliminacije konkurencije-na ovaj način isključuje čak tri proizvođača čija je veličina kompresione ploče 18x24cm. Svakako se traže dvije kompresione ploče veća i manja, pa razlika u 1cm kod manje ne predstavlja problem u koliko je potrebno više od 18x24cm tehničar može koristiti veću ploču od 24x30cm. U cilju obezbjeđivanja konkurencije, molimo vas da izvršite izmjenu da glasi “Kompresione ploče najmanje 18x23 i 24x30”.

Naručilac vrši izmjenu: Stavke “3.10 Kompresione ploče najmanje 19x23 i 24x30cm” i sada glasi Stavka “3.10 Kompresione ploče najmanje 18x23 i 24x30cm”

Sravka “3.13 Tehnika koja omogućava optimalnu vudljivost tkiva dojke kod klasične momografije i tomosinteze. Tehnika koristi pokrete, sterilne radiocentne folije, koje se postavljaju iznad i ispod komprimovane dojke. Tokom

kompresije,primenjuje se njžna trakcija i folije uvlače dojku u polje za snimanje."
Ova stavka predstavlja detaljan opis tehnike MaxView tm proizvođača planmed, koja je jedinstvena za njih,te ma taj nacin isključuje sve proizvođače i ponuđače.Na ovaj način narušeno je načelo konkurentnosti,koja je zagantovano u skladu sa ZJN. Ova tehnika posjeduje i svoje mane, jer vrsi povlačenje tkiva ka aparatu, sto je bolno i neprijstno za pacijenta,postoji rizik kod implanta,a u krajnjem vrši distroziju promijena u tkivu,pa zbog razvlačenja može dati lazno vecu promijenu,ili drugaciji oblik promjene nego sto ona stvarno jeste.Svaki proizvođač ima svoj način konstruisanja sistema za kopresiju.Molimo vas da uklonite ovu stavku kako bi omogućili svim ostalim ponuđačima da učestvuju.

Naručilac vrši izmjenu Stavke "3.13 Tehnika koja omogućava optimalnu vudljivost tkiva dojke kod klasicne momografije i tomosinteze. Tehnika koristi pokrete,sterilne radiocentne folije,koje se postavljaju iznad i ispod komprimovane dojke.Tokom kompresije,primenjuje se njžna trakcija i folije uvlače dojku u polje za snimanje." Tako što se ova Stavka 3.13 briše

Stavka"4.2 Veličina piksela maksimalnog 83 um"
Proizvođači imaju različite detektore koji imaju različite veličine piksela,koje se razlikuju u svega nekoliko mikrometara (hiljaditih djelova milimetara) i koje nisu vidljive golim okom. Vrijednosti od 83 um je tačna vrijednost samo jednog proizvođača čija je vrijednost piksela 85um. Veličina piksela utiče na maksimalnu rezoluciju detektora koja je definisana stavkom" Matrica slike najmanje 2800x3500 piksela" Detektori cija je veličina piksela 85um,imaju rezoluciju veću od tražene pa je jasno da vrijednost od 83um ima samo eliminacioni karakter. U cilju obezbeđivanja konkurencije,molimo vas da izvršite izmjenu da glasi" Veličina piksela makismalno 85um".

Naručilac vrši izmjenu Stavke "4.2 Veličina piksela maksimalnog 83 um " i sada glasi Stavka "4.2 Veličina piksela maksimalnog 85 um"

Stavka"5.1 Namjenska operatorska konzola-Zaštitni paravan sa olovnim staklom u gorenjem dijelu, najmanje 0,5 mm ekv. Pb u kojoj se integrenise akvizicina radna stanica."

Ekvivalent olova zastitnog stakla koji se koristi za zastitu pri snimanjima rengskim zracima zavisi od napona rengena rengenske cijevi koju aparat koristi. Pri mamografskim snimanjima napon cijevi koji se koristi je 20-49kV maksimalno, a specifikacijom se trazi minimum 23-35kV. Za snimanja tim opsegom napon predviđen je zaštitni paravan sa olovnim staklom u gornjem dijelu najmanje 0,34 mm ekv Ph. Dok se vrijednost od najmanje 0,5 mm ekv Pb koristi za napone pd 150kV koji se koristi na rengen aparatima. Tokom mamografskog snimanja,svakako se nece i ne mogu vrsiti snimanja na rengenu zbog zastite pacijenta i osoblja,pa zaštita od redgenskih zraka do 150kV nije potreban. Predlažemo da se vrijednost ekvivalenta smanji na 0,34 mm Pb.

Naručilac vrši izmjenu: Stavke "5.1 Namjenska operatorska konzola-Zaštitni paravan sa olovnim staklom u gorenjem dijelu, najmanje 0,5 mm ekv. Pb u kojoj se integrenise akvizicina radna stanica." I sada glasi Stavka "5.1 Namjenska operatorska konzola-Zaštitni paravan sa olovnim staklom u gorenjem dijelu, najmanje 0,34 mm ekv. Pb u kojoj se integrenise akvizicina radna stanica."

Stavka "6.3 Par medicinskih kolor monitora za momografiju sa karakteristikama: Dijagonala: min 23"; Rezolucija: min 5MP; Maksimalni osvetljaj: min. 1000 cd/m2; Kontrast: in. 1400:1"

U praksi se koriste dva monitora dijagonale 21 inča, rezolucije 5 mpx, sa osvjetljenjem od minimum 1000 cd/m2 i kontrastom od minimum 1400:1. Ta dva monitora se montiraju jedan pored drugog radi komparacije snimaka, a jedina mana koji imaju je plastični okvir oko monitora koji u sredini razdvaja sliku i otežava rad ljekaru. Zbog toga su pojedini proizvođači napravili bolje i skuplje rješenje -jedan monitor čija je dijagonala minimum 31 inč, rezolucija 12MPx, a osvjetljenjem minimum 1000 cd/m2 i kontrastom od minimum 1400:1. Na taj način ekran se može podijeliti na dva od 6Mpx, osvjetljenjem od min. 1000 cd/m2; Kontrast min. 1400:1. I zadovoljiti sve tražene karakteristike. Takav monitor imamo mi u svojoj ponudi, a ne dva manja. Na ovaj način bi nam omogućili da ponudimo bolje i skuplje rješenje koje imamo u ponudi. Molimo vas da izvršite izmjenu i omogućite nam učešće. Predlažemo da ova stavka glasi: "7,3 par medicinskih kolor monitora za momografiju sa karakteristikama: Dijagonala: min 21"; Rezolucija: min 5MP; Maksimalni osvetljaj: min. 1000 cd/m2; Kontrast: min. 1400:1 ili jedan medicinski kolor monitor za momografiju sa karakteristikama: min 31"; Rezolucija: min 12MP; Maksimalni osvetljaj: min. 1000 cd/m2; Kontrast: min. 1400:1"

Naručilac vrši izmjenu: Stavka "6.3 Par medicinskih kolor monitora za momografiju sa karakteristikama: Dijagonala: min 23"; Rezolucija: min 5MP; Maksimalni osvetljaj: min. 1000 cd/m2; Kontrast: in. 1400:1" i sada glasi Stavka 7,3 par medicinskih kolor monitora za momografiju sa karakteristikama: Dijagonala: min 21"; Rezolucija: min 5MP; Maksimalni osvetljaj: min. 1000 cd/m2; Kontrast: min. 1400:1 ili jedan medicinski kolor monitor za momografiju sa karakteristikama: min 31"; Rezolucija: min 12MP; Maksimalni osvetljaj: min. 1000 cd/m2; Kontrast: min. 1400:1"

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka
javne nabavke



Šabo Luboder